دکتورسالح ئیبراهیمی

لەم حاڵەدایە کە چاویان (لەبەر پەشیمانی) داهێشتووەتە خوارێ و زەبوونی ئەوانی گرتووە، بەر لەمەش (لە دنیا) بۆ سوژدەبردن بانگ کرابوون، لە حاڵێکدا ساغ و سالم بوون ﴿٤٣﴾ تۆ لێم گەڕێ، هەرکەسێ کە ئەم قسەیە (قورئانە) بە درۆ بخا، لە دواییدا لەو شوێنەوە کە پێی نازانن بەرە بەرە، زەبوونی بۆیان لە دوو دەدەم و بۆیان شل دەکەم کە هەر خۆشیان هەستی پێ‌نەکەن بۆ نێو ئاگریان ڕاکێشم ﴿٤٤﴾ مەودا و ماوەیشیان پێ‌دەدەم فێڵم فرە بەرێوجێیە و پتەو ﴿٤٥﴾ یا مزەیەکت لەوانە دەوێ کە دانی ئەوەیان بۆ سەنگین و قورسە ﴿٤٦﴾ یا تەتەڵەی نادیار و نهێنییەکانیان لە لایە و بۆ خۆیان دەینووسن و خەتی لێ‌دەدەن ﴿٤٧﴾ جا ئێستا تابشت بێنە و چاوەنواڕی فەرمانی پەروەرێنەرت بە، هەروەکوو خاوەن ماسی (یونس) مەبە (کە داخوازی عەزابی هۆزی خۆی بەپەلە کرد)، کاتێ کە هاواری لە خوا کرد، لە حاڵێکدا کە پیشی دەخواردەوە و دڵی پڕ بوو ﴿٤٨﴾ ئەگەر ڕەحمەتی خوا بە هانایەوە نەهاتبا (لە زگی ماسیدا) بێ‌گومان بە سەرکۆنەکراوی فڕێ دەدرایە نێو زەوییەکی بێ گژوگیا و ڕووتەنێک ﴿٤٩﴾ جا پەروەرێنەری، ئەوی هەڵبژارد و لە چاکانی دانا ﴿٥٠﴾ وەختێ خوانەناسەکان قورئانیان بیست هەر وەختابوو بە چاویان هەڵتەدێرن دەیشیانگوت بێ‌گومان لێوە و دینە ﴿٥١﴾ کە هەر بیرەوەرییەکیشە بۆ هەموو خەڵکی دنیا ﴿٥٢﴾

سوورەی حاقە ٥٢ ئایەتە

سوورەی حاقە لە مەککە هاتۆتە خوارێ و بە (بسم‌الله)وە ٥٢ ئایەتە

بە ناوی خوای بەخشەر و دڵاوێن.

کارەساتە کە ڕوودەدا (ڕۆژی پەسڵان) ﴿١﴾ چییە ئەو ڕۆژە کێهە کارەسات؟ ﴿٢﴾ تۆ چوزانی ئەو ڕۆژە چلۆن کارەساتێکە؟ ﴿٣﴾ هۆزی سەموود و عاد ڕووداوە دڵکوتەکەیان بە درۆ خستەوە ﴿٤﴾ هۆزی سەموود لەبەر سەرکێشی بە نەعرەتێکی سەخت قڕیان کرد و تیاچوون ﴿٥﴾ بەڵام هۆزی عاد بە گژەبای سارد و وێرانکەر و گفەگف لە نێو چوون ﴿٦﴾ خوا ئەم گژەبایەی حەوت شەو و هەشت ڕۆژی پەیتا پەیتاناردە سەریان، جا (ئەگەر لەوێ بوایەیت) ئەتدی کە ئەو هۆزە هەروەکوو کۆتەرە و کۆلکەداری پوواو و نێو هوڵۆڵی دارەخورما، لە نێوان ئەم گژەبایە لاشەیان لێ تخێل ببوون و لەسەر زەوی کەوتوون و مردوون ﴿٧﴾ ئاخۆ تۆ پاشماوەیەک لەوانە بە جێماو دەبینی؟ ﴿٨﴾

Dr. Saleh Ebrahimi

دکتور سا لح ئیبراهیمی

فیرعەون و خەڵکێ کە بەر لەو بوون (هۆزی شوعەیب) و هەروا خەڵکی موئتەفیکە (شارە وێرانەکانی هۆزی لووت) دوچاری پەتا و تاوان بوون ﴿۹﴾ نافەرمانی ناردراوی پەروەرێنەری خۆیان کرد، خوایش ئەوانی بە عەزابی زۆر سەخت گرت ﴿۱۰﴾ کاتێ ئاو هەستا، ئێوەمان سواری کەشتی کرد ﴿۱۱﴾ تا بیکەینە بیرهێنەرەوە بۆ ئێوە و ئەو گوێیانەی لەسەر هەستن، وەریبگرن ﴿۱۲﴾ ئەوسا هەروەخت تەنیا جارێک بە کەڵەشاخدا دەمێندرا ﴿۱۳﴾ زەوی و کێوەکان لە جێ‌هەڵگیران، جا بە یەک جار بکوترێن بەسەر یەکدا و هوردوخاش بن بەسەر یەکدا ﴿۱۴﴾ لەو رۆژەدا رووداوێک روو ئەدا ﴿۱۵﴾ ئاسمان لەت ئەبێ و قەڵەش دەبا، جا لەو رۆژەدا (ئاسمان قەڵەشەیە) ﴿۱۶﴾ فریشتە لە دەوری ئاسمانن، لەو رۆژەدا هەشت کەس لەوان عەرشی پەروەرێنەرت بە بان سەریانەوە هەڵدەگرن ﴿۱۷﴾ ئەو رۆژە ئێوە رادەنێن و هەرچی بۆ شاردنەوەیە لە ئێوە حەشار نادرێ ﴿۱۸﴾ جا کەسێ کە نامەی کردەوە درابێتە دەسی راستی، (هاوار دەکا) دەڵێ: کە (ئەی خەڵکی مەحشەر) نامەی کردەوەی من بگرن و بیخوێننەوە ﴿۱۹﴾ من گومانم لەوەدا نەبوو، دەمزانی کە تووشی لێ پرسینەوە هەر دەبم ﴿۲۰﴾ ئەو لە نێو ژیانێکی پەسەند و خۆشا ئەبێ ﴿۲۱﴾ لە بەهەشتێکی بەرز و چاکدا ئەبێ ﴿۲۲﴾ میوەکانی لە بەردەسدان ﴿۲۳﴾ (پێیان دەوترێ:) بخۆن و بخۆنەوە، نۆشتان بێ لە بەرامبەری ئەوەی کە لە رۆژگاری رابوردوودا ئەنجامتان داوە ﴿۲۴﴾ بەڵام ئەو کەسەی کە نامەی کردەوەی ئەدرێتە دەسی چەپی، دەڵێ: خۆزگە هەرگیز ئەم نامەم پێ‌نەئەدرا ﴿۲۵﴾ نەمزانیبا لەبابەت خۆمەوە چی تێدایە؟ ﴿۲۶﴾ خۆزگە ئەوسا مردنم یەکجاری بوایێ (تا ئەم رۆژەم نەدیبایە) ﴿۲۷﴾ ماڵ و سامانم سوودی پێ‌نەدام و بێ‌نیازی نەکردم ﴿۲۸﴾ هێز و دەسەڵاتم لە دەس چوو ﴿۲۹﴾ (خوا دەفەرمێ:) بیگرن، جا زنجیری بکەن ﴿۳۰﴾ لە پاشان بەرەو دۆژەهـ رایبکێشن ﴿۳۱﴾ لە پاشان لە نێو زنجیرێ کە حەفتا گەزە، شەتەک و جەرەبابەی بدەن ﴿۳۲﴾ بە خوای گەورە بڕوای نەدەهێنا ﴿۳۳﴾ خەڵکی بۆ نان و خۆراکدان بە هەژاران دنە نەدەدا ﴿۳۴﴾

Dr. Saleh Ebrahimi

دکتور سالح ئیبراهیمی

ئەمڕۆ لێرەدا دۆست و کەسێکی پارێزەری بۆ نییە ﴿٣٥﴾ خواردن و خواردنەوەی نییە مەگەر چڵک و خوێناوی دۆژەهییان ﴿٣٦﴾ نایخۆن مەگەر تاوانباران ﴿٣٧﴾ سوێند ئەخۆم بەوەی دەیبینن ﴿٣٨﴾ بەوەی کە نایبینن ﴿٣٩﴾ کە ئەم قورئانە (لە لایەن خوا وەیە) کە لە (زاری) پێغەمبەری گەورە (ڕادەگەیێندرێت) ﴿٤٠﴾ ئەوە قسەی هەستیار و شاعیر نییە، (بەڵام) کەمتر بڕوا دێنن ﴿٤١﴾ قسەی فاڵگرەوە و کاهین نییە، (هەر چەند) کەمتر پەند وەردەگرن ﴿٤٢﴾ لە لایەن پەروەرێنەری جیهانیانەوە ناردراوەتە خوارێ ﴿٤٣﴾ ئەگەر (پێغەمبەر) هەندێ قسەکانی بە دەم ئێمەوە کردبا ﴿٤٤﴾ بە تەواوی وزەوە دەمانگرت ﴿٤٥﴾ لە پاشان ڕەگی لاملیشیمان هەڵدەبری ﴿٤٦﴾ کەسیش لەنگۆ نەیدەتوانی لەمپەر بێ ﴿٤٧﴾ ئەو (قورئان) بۆ خۆپارێزان بیرەوەری و پەندە ﴿٤٨﴾ دەزانین کە لە نێو ئێوەدا کەسانێ هەن کە بە درۆخەرەوەن ﴿٤٩﴾ ئەو (قورئان) بۆ کافران هۆی حەسرەت و پەژارەیە ﴿٥٠﴾ ئەو (قورئان) هەق و یەقینە ﴿٥١﴾ جا بە نێوی پەروەرێنەری گەورەت پەسنی بێخەوشی (خوا) بڵێ ﴿٥٢﴾

سوورەی مەعاریج ٤٤ ئایەتە

سوورەی مەعاریج لە مەککە هاتۆتە خوارێ و بە (بسم‌الله)وە ۴۴ ئایەتە

بە ناوی خوای بەخشەر و دڵاوێن.

یەک داوای کرد عەزابێ کە ڕوو ئەدا، بێ ﴿١﴾ ئەم عەزابە تایبەتی کافرانە کە بەرگرێکی بۆ نییە ﴿٢﴾ لە لایەن خوای خێوی چەن پلە بەرزەوەیە ﴿٣﴾ لە ڕۆژێک کە بە ئەندازەی پەنجا هەزار ساڵە، فریشتەکان و (جوبرەئیل) بۆ لای خوا سەردەکەون ﴿٤﴾ جا تابشت بێنە تابشتێکی جوان و شیاو ﴿٥﴾ ئەوانە ئەو ڕوژە (ڕۆژی بەرێ) بە دووری دەبینن ﴿٦﴾ ئێمە ئەوە بە نێزیکی دەبینین ﴿٧﴾ ڕۆژێ کە ئاسمان وەکوو حەلاندنی کانزا و ئاسنەواڵەی تووەوەی لێ‌دێ ﴿٨﴾ کێوەکان هەروەکوو خوری کوڵکەی شیکراوەیان لێ‌دێ ﴿٩﴾ هیچ دۆست و خزمێکی دڵسۆز لە دۆست و خزمی ناپرسێ ﴿١٠﴾

Dr. Saleh Ebrahimi